

**1687.**

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ**  
**O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG**  
**AMBASADORA CRNE GORE U REPUBLICI ARGENTINI**

I

Opoziva se Srđan Stanković sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Argentini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Buenos Ajresu.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-572/18

Podgorica, 01.12.2021. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Milo Đukanović, s.r.**

**1688.**

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ  
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG  
AMBASADORA CRNE GORE U REPUBLICI ČILE**

**I**

Opoziva se Srđan Stanković sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Čile, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Buenos Ajresu.

**II**

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

**III**

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01- 572/19

Podgorica, 01.12.2021. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Milo Đukanović, s.r.**

**1689.**

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ**  
**O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG**  
**AMBASADORA CRNE GORE U FEDERATIVNOJ REPUBLICI BRAZIL**

**I**

Opoziva se Srđan Stanković sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Federativnoj Republici Brazil, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Buenos Ajresu.

**II**

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

**III**

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-572/20

Podgorica, 01.12.2021. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Milo Đukanović, s.r.**

**1690.**

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ**  
**O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG**  
**AMBASADORA CRNE GORE U ISTOČNOJ REPUBLICI URUGVAJ**

**I**

Opoziva se Srđan Stanković sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Istočnoj Republici Urugvaj, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Buenos Ajresu.

**II**

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

**III**

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-572/21

Podgorica, 01.12.2021. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Milo Đukanović, s.r.**

## 1691.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 3, 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG”, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

### **N A R E D B U** **ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE** **UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA** **NOVOG KORONAVIRUSA**

#### Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa tokom sprovođenja izbora za odbornike u Skupštini Prijestonice Cetinje i opštinama Mojkovac i Petnjica, u nedjelju 5. decembra 2021. godine, u periodu od 7 do 20 časova, moraju se preduzeti dodatne mjere zaštite birača koji:

1) su na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, smješteni u samoizolaciju, odnosno karantin:

- prilikom ulaska u Crnu Goru,
- zbog sumnje da su bili u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti,
- jer imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i imaju blage simptome ili su bez simptoma bolesti;

2) se nalaze na bolničkom liječenju zbog infekcije novim koronavirusom; i

3) se nalaze u bolnici, radi dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije ili zdravstvene njege, koja nije prouzrokovana infekcijom novim koronavirusom.

#### Član 2

Birači iz člana 1 tačka 1 al. 1 i 2 ove naredbe, mogu da izlaze iz porodičnog smještaja ili drugog objekta, radi glasanja na biračkom mjestu, samo u vremenu potrebnom za glasanje, uz obavezno pridržavanje svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost od najmanje dva metra, dezinfekcija ruku i dr.), u skladu sa preporukama Državne izborne komisije sadržanim u Tehničkim preporukama za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača (u daljem tekstu: Preporuke Državne izborne komisije).

#### Član 3

Birači iz člana 1 tačka 1 alineja 3 ove naredbe, mogu samo da glasaju putem pisma u porodičnom smještaju ili drugom objektu u kojem su smješteni i dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost od najmanje dva metra i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici za glasanje van biračkog mjesta (u daljem tekstu: povjerenici), prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (međusobna udaljenost od najmanje dva metra, dezinfekcija ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica i jednokratne prekrivke za odijelo i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom povratka na biračko mjesto dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (međusobna udaljenost od najmanje dva metra, dezinfekcija ruku i koverta sa glasačkim listićem, nošenje zaštitne maske, odlaganje korišćene zaštitne opreme i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

#### Član 4

Birači iz člana 1 tačka 2 ove naredbe koji glasaju putem pisma u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalaze na bolničkom liječenju, dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost od najmanje dva metra, dezinfekcija ruku i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitnog odijela, visoko filtracione maske, vizira, rukavica, adekvatne obuće ili zaštite za obuću i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana u zdravstvenoj ustanovi, dužni su da postupaju u skladu sa propisom kojim se uređuje način i postupak sprovođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, a po uputstvima prisutnog zdravstvenog radnika.

#### Član 5

Birači iz člana 1 tačka 3 ove naredbe koji glasaju putem pisma u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalaze radi dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije ili zdravstvene njege, dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost od najmanje dva metra, dezinfekcija ruku i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitnog ogrtača/mantila, visoko filtracione maske, rukavica i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

#### Član 6

Nepostupanje po mjerama iz čl. 2 do 5 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

#### Član 7

Zadužuju se nadležni državni organi da pojačaju kontrolu poštovanja mjere samoizolacije, u skladu sa ovom naredbom i rješenjima sanitarne inspekcije.

#### Član 8

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 8-501/20-129/3202

Podgorica, 3. decembra 2021. godine

Ministarka,  
**dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.**

**1692.**

Na osnovu člana 50 stav 4 Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni list CG“, br. 70/21 i 123/21), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

## **PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI POLICIJSKOG SLUŽBENIKA**

### Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj službene legitimacije policijskog službenika (u daljem tekstu: službena legitimacija) i izgled službene značke policijskog službenika (u daljem tekstu: službena značka), kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama i službenim značkama.

### Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

### Član 3

Službena legitimacija je pravougaonog oblika, dimenzija 18 x 9 cm i preklapa se po sredini. Korice službene legitimacije izrađene su u tvrdom kožnom povezu crne boje, sa mogućnošću kopčanja.

Na spoljašnjoj strani službene legitimacije (Obrazac 1) utisnuta je službena značka.

### Član 4

Unutrašnja strana službene legitimacije (Obrazac 2) sadrži mjesta za umetanje kartice sa identifikacionim podacima i policijskim ovlaštenjima, mjerama i radnjama.

Kartica je svijetloplave boje, pravougaonog oblika, dimenzija 17 x 8 cm i izrađena je od posebnog materijala koji omogućava potreban stepen zaštite i trajnosti, u čijoj pozadini se u gornjem i donjem dijelu nalazi Grb Crne Gore.

Kartica na gornjoj unutrašnjoj strani službene legitimacije sadrži nazive: "Crna Gora", "Ministarstvo unutrašnjih poslova" i "Uprava policije"; mjesta za fotografiju dimenzija 2,5 x 3 cm, registarski broj, oznaku serije i serijski broj; naziv "SLUŽBENA LEGITIMACIJA" i mjesta za ime i prezime policijskog službenika kome se izdaje službena legitimacija, datum izdavanja, potpis ministra unutrašnjih poslova i pečat.

Kartica na donjoj unutrašnjoj strani službene legitimacije sadrži tekst koji glasi:

"Policijska ovlaštenja, mjere i radnje su: obrada podataka o ličnosti i drugih podataka, utvrđivanje identiteta lica i istovjetnosti predmeta, pozivanje, dovođenje, privremeno ograničenje slobode kretanja, davanje upozorenja, izdavanje naređenja, upotreba tuđeg saobraćajnog sredstva ili sredstva veze, utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu, privremeno oduzimanje, čuvanje i uništenje predmeta, traganje za licima i predmetima, zaustavljanje i pregled lica, predmeta i prevoznih sredstava, javno obećanje nagrade, snimanje na javnom mjestu, upotreba sredstava prinude, sprovođenje posebnih policijskih radnji, sprovođenje pripremnih radnji za primjenu mjera tajnog nadzora, poligrafsko testiranje, protivdiverzioni pregled, obezbjeđenje i pregled mjesta događaja, preduzimanje mjera za otklanjanje neposredne opasnosti i druga ovlaštenja propisana zakonom."

### Član 5

Službena značka je veličine 7,7 x 7,7 cm. Osnova službene značke je osmokraka zvijezda zlatne boje za policijske službenike koji imaju zvanje iz člana 136 stav 1 tač. 1 do 12 Zakona o unutrašnjim poslovima, a srebrne boje za policijske službenike koji imaju zvanje iz člana 136 stav 1

tač. 13 do 18 Zakona o unutrašnjim poslovima, sa lentom plave boje u gornjem vodoravnom dijelu i natpisom "POLICIJA", ispisanim latiničnim pismom slovima zlatne boje, plavim krugom u koji su utisnute zlatne zvjezdice i heraldičkom oznakom za novčanu jedinicu perper stare Crne Gore. U sredini službene značke je štit crvene boje sa Grbom Crne Gore i zracima, kao i nazivom "CRNA GORA", a u donjem dijelu plavog kruga je pločica sa serijskim brojem službene značke (Obrazac 3).

#### Član 6

Obrasci br. 1, 2 i 3 sastavni su dio ovog pravilnika.

#### Član 7

Evidencija o izdatim službenim legitimacijama i službenim značkama sadrži: redni broj, ime, ime jednog roditelja i prezime policijskog službenika kome je izdata službena legitimacija, odnosno službena značka, jedinstveni matični broj, mjesto i datum rođenja, adresa stanovanja, serijski broj službene legitimacije, odnosno službene značke, naziv organa koji je izdao službenu legitimaciju, odnosno službenu značku i datum izdavanja.

Evidencija iz stava 1 ovog člana vodi se u elektronskoj formi u obliku registra.

#### Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i obrascu službene legitimacije i izgledu policijske značke ("Službeni list CG", broj 35/13).

#### Član 9


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

01 Broj: 040/21-25830/1

Podgorica, 2. decembra 2021. godine

Ministar,  
mr **Sergej Sekulović**, s.r.

Spoljašnja strana službene legitimacije



Unutrašnja strana službene legitimacije

**Crna Gora**  
**Ministarstvo unutrašnjih poslova**  
**Uprava policije**



Registarski broj

---

Oznaka serije i serijski broj

---

**SLUŽBENA LEGITIMACIJA**

---

Ime i prezime

MP

---

Datum izdavanja

Ministar

**Polijska ovlašćenja, mjere i radnje su: obrada podataka o ličnosti i drugih podataka, utvrđivanje identiteta lica i istovjetnosti predmeta, pozivanje, dovođenje, privremeno ograničenje slobode kretanja, davanje upozorenja, izdavanje naređenja, upotreba tuđeg saobraćajnog sredstva ili sredstva veze, utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu, privremeno oduzimanje, čuvanje i uništenje predmeta, traganje za licima i predmetima, zaustavljanje i pregled lica, predmeta i prevoznih sredstava, javno obećanje nagrade, snimanje na javnom mjestu, upotreba sredstava prinude, sprovođenje posebnih policijskih radnji, sprovođenje pripremnih radnji za primjenu mjera tajnog nadzora, poligrafsko testiranje, protivdiverzioni pregled, obezbjeđenje i pregled mjesta događaja, preduzimanje mjera za otklanjanje neposredne opasnosti i druga ovlašćenja propisana zakonom.**

Službena značka



1693.

Na osnovu člana 22 st. 1 i 2, a u vezi sa članom 18 stav 2 tačka 2 Zakona o medijima („Službeni list CG," broj 82/20), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija donijelo je

## **PRAVILNIK O RASPODJELI SREDSTAVA ZA ŠTAMPANE MEDIJE I INTERNETSKJE PUBLIKACIJE**

### Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi, postupak za raspodjelu i način korišćenja sredstava iz podfonda za dnevne i nedeljne štampane medije i internetske publikacije (u daljem tekstu: podfond), maksimalni iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena jednom mediju u toku godine, kao i sadržina ugovora o dodjeli sredstava.

### Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

### Član 3

Kriterijumi za raspodjelu sredstava iz podfonda su:

- 1) značaj projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja - 30 bodova;
- 2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta - 25 bodova;
- 3) aktuelnost teme, odnosno pitanja u fokusu predloženog projekta - 15 bodova;
- 4) doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja - 15 bodova;
- 5) iskustvo u upravljanju i realizaciji projekata - 10 bodova;
- 6) kapacitet medija da realizuje projekat - 5 bodova.

### Član 4

Maksimalni iznos sredstava koji može biti dodijeljen jednom mediju u toku jedne godine ne može biti veći od:

- 10% sredstava iz člana 18 Zakona o medijima (u daljem tekstu: Zakon), za štampane medije,
- 5% sredstava iz člana 18 Zakona, za internetske publikacije.

### Član 5

Raspodjela sredstava iz podfonda vrši se na osnovu javnog konkursa, koji sadrži:

- 1) predmet i cilj konkursa;
- 2) tematske oblasti od javnog interesa koje će se finansirati po javnom konkursu;
- 3) ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju;
- 4) uslove za prijavljivanje;
- 5) sadržaj prijave i popis dokumentacije koja se prilaže;
- 6) kriterijume za raspodjelu sredstava iz člana 3 ovog pravilnika, sa metodologijom bodovanja;
- 7) rok za dostavljanje prijava;
- 8) druge informacije od značaja za realizaciju konkursa.

Javni konkurs iz stava 1 ovog člana objavljuje se na internet stranici organa državne uprave nadležnog za medije (u daljem tekstu: Ministarstvo).

## Član 6

Osnivač medija podnosi nezavisnoj komisiji prijavu na javni konkurs (u daljem tekstu: prijava), koja sadrži:

- 1) opšte podatke o mediju, i to:
  - osnovne podatke o podnosiocu prijave,
  - osnovne podatke o mediju,
  - podatke o vlasničkoj strukturi medija,
  - podatke o strukturi sredstava za koja se konkuriše,
  - izjavu kojom se potvrđuje da su podaci u prijavi istiniti i da za aktivnosti za koje se traže sredstva iz podfonda nijesu obezbijeđena sredstva iz drugih izvora;
- 2) podatke o medijskom sadržaju, i to:
  - opis medijskog sadržaja za koji se podnosi prijava,
  - plan realizacije proizvodnje i objavljivanja medijskog sadržaja;
- 3) predloženi budžet, i to:
  - troškove obračunatih i isplaćenih bruto zarada i drugih ličnih primanja,
  - putne troškove nastale u vezi sa aktivnostima proizvodnje i objavljivanja medijskog sadržaja, najviše do visine troškova propisanih Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 40/16, 28/18 i 108/20),
  - režijske troškove (komunalne i telekomunikacione usluge, kancelarijski i drugi materijal), maksimalno do 15% visine ostvarenih izdataka za bruto zarade i druga lična primanja.

Uz prijavu se dostavljaju:

- 1) finansijski iskazi dostavljeni organu uprave nadležnom za naplatu poreza, za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan javni konkurs;
- 2) potvrda da podnosiocu prijave nijesu blokirani računi u postupku prinudne naplate, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa;
- 3) informacija o tiražu štampanog medija, odnosno broju posjetilaca i otvorenih stranica internetske publikacije;
- 4) druga dokumentacija koja se traži javnim konkursom.

Ako nije istekao zakonom utvrđeni rok za podnošenje finansijskih iskaza iz stava 2 tačka 1 ovog člana, podnosilac prijave dostavlja finansijske iskaze za prethodnu godinu.

Podnosilac prijave može dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je od značaja za odlučivanje.

Osnivač više vrsta medija može se prijaviti na javni konkurs sa po jednim projektom za svaku vrstu medija.

Rok za podnošenje prijave je sedam dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se u elektronskom obliku, putem elektronske pošte.

Obrazac prijave dat je Prilogu, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

## Član 7

Raspodjelu sredstava iz podfonda vrši nezavisna komisija koju obrazuje Ministarstvo, u skladu sa Zakonom.

Nezavisna komisija ima pet članova, od kojih tri predlaže ministar nadležan za poslove medija iz reda zaposlenih, odnosno angažovanih lica u Ministarstvu, a dva se biraju putem javnog poziva koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Članovi koje predlaže ministar iz stava 2 ovog člana treba da imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u sprovođenju javnih konkursa za projekte u ovoj ili bliskoj oblasti.

Na javni poziv iz stava 2 ovog člana mogu se prijaviti lica koja imaju:

- 1) VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i pet godina radnog iskustva u oblasti medija;
- 2) crnogorsko državljanstvo i prebivalište u Crnoj Gori.

Isto lice može biti imenovano za člana nezavisne komisije najviše dva puta uzastopno.

Predsjednik nezavisne komisije bira se iz reda članova.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe nezavisne komisije obavlja sekretar, koji je lice zaposleno ili angažovano u Ministarstvu.

Odluka o obrazovanju nezavisne komisije objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Komisija donosi poslovnik.

### Član 8

Formalnu ispunjenost uslova za učešće na konkursu utvrđuje nezavisna komisija.

Ako je prijava nepotpuna ili nije dostavljena potrebna dokumentacija, nezavisna komisija će o tome obavijestiti podnosioca prijave i ostaviti mu rok od tri dana za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 2 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, nezavisna komisija će odbiti prijavu.

Sekretar nezavisne komisije sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu za sve pristigle prijave i dostavlja ga članovima komisije.

### Član 9

Nezavisna komisija utvrđuje predlog za raspodjelu sredstava iz podfonda na osnovu kriterijuma za raspodjelu sredstava i metodologije bodovanja iz člana 3 ovog pravilnika, kao i na osnovu uporedne analize podnesenih prijava, uzimajući u obzir ostvareni broj bodova, složenost medijskih sadržaja obuhvaćenih prijavom i maksimalni iznos sredstava iz člana 4 ovog pravilnika.

Predlog iz stava 1 ovog člana nezavisna komisija dostavlja Ministarstvu u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave, na odlučivanje.

Ministarstvo donosi odluku o dodjeli sredstava iz podfonda u roku od 15 dana od dana prijema predloga iz stava 2 ovog člana.

Odluka iz stava 3 ovog člana je konačna.

### Član 10

Sa podnosiocima prijava kojima se dodjeljuju sredstva iz podfonda, Ministarstvo zaključuje ugovor o dodjeli sredstava (u daljem tekstu: ugovor), u roku od sedam dana od dana donošenja odluke iz člana 9 ovog pravilnika.

Ugovor sadrži naročito:

- 1) naziv tematskih oblasti medijskih sadržaja;
- 2) visinu dodijeljenih sredstava;
- 3) dinamiku isplate dodijeljenih sredstava;
- 4) rokove i način podnošenja izvještaja o namjenskoj upotrebi sredstava, sa pratećom dokumentacijom;
- 5) uslove za raskid ugovora i povraćaj sredstava;
- 6) rok za realizaciju ugovora, koji ne može biti duži od deset mjeseci;
- 7) druga prava i obaveze.

Sastavni dio ugovora su:

- 1) opis medijskog sadržaja koji je podnesen u okviru prijave, za svaki medijski sadržaj za koji su dodijeljena sredstva;
- 2) plan realizacije proizvodnje i objavljivanja za svaki medijski sadržaj za koji su dodijeljena sredstva, revidiran u skladu sa obimom dodijeljenih sredstava.

#### Član 11

Sredstva dodijeljena ugovorom isplaćuju se sljedećom dinamikom:

- 1) 70% dodijeljenih sredstava u roku od tri dana od dana potpisivanja ugovora;
- 2) 30% dodijeljenih sredstava nakon odobravanja privremenog izvještaja iz člana 13 stav 3 ovog pravilnika.

Utrošak sredstava iz stava 1 ovog člana dokazuje se podnošenjem sljedeće dokumentacije:

- 1) akta o obrazovanju radnog tima koji će biti angažovan na izvršenju ugovornih obaveza;
- 2) ugovora o radu, odnosno angažovanju za članove radnog tima;
- 3) ovjerenih platnih lista;
- 4) odluka o upućivanju na službeno putovanje;
- 5) putnih naloga sa pratećom dokumentacijom;
- 6) računa za plaćanje režijskih troškova;
- 7) kopija izvoda sa žiro-računa sa kojih je izvršeno plaćanje troškova iz tačke 6 ovog stava.

#### Član 12

Dodijeljenim sredstvima može se raspolagati isključivo u skladu sa ugovorom, ovim pravilnikom i Pravilnikom o Listi pravila državne pomoći („Službeni list CG“, 35/14, 2/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 53/20, 98/20, 130/20, 44/21 i 107/21).

Sredstva dodijeljena u skladu sa ovim pravilnikom smatraju se državnom pomoći, u smislu propisa kojima se uređuje kontrola državne pomoći.

#### Član 13

Medij je dužan da Ministarstvu podnese izvještaj o namjenskoj upotrebi dodijeljenih sredstava iz podfonda, koji može biti privremeni i konačni.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) narativni dio;
- 2) kopije svih članaka objavljenih u štampanim medijima i linkove za članke objavljene u internetskim publikacijama, statistiku ukupnih pregleda za izvještajni period, kao i za svaki članak pojedinačno;
- 3) finansijski izvještaj.

Privremeni izvještaj podnosi se u roku od 15 dana od isteka polovine roka na koji je zaključen ugovor.

Konačni izvještaj podnosi se u roku od 30 dana od isteka roka na koji je zaključen ugovor.

Medij je dužan da, u toku realizacije ugovora, a na pisani zahtjev Ministarstva dostavi izjašnjenje, neophodnu dokumentaciju, podatke i informacije u vezi sa dinamikom realizacije ugovornih obaveza i namjenskim korišćenjem dodijeljenih sredstava, u roku koji odredi Ministarstvo, a koji ne može biti kraći od sedam dana.

#### Član 14

U slučaju nastupanja objektivnih okolnosti usljed kojih nije bilo moguće izvršiti obaveze na ugovoreni način i u ugovorenom roku, medij može podnijeti Ministarstvu zahtjev za produženje roka za realizaciju obaveza iz ugovora, najkasnije 30 dana prije isteka roka predviđenog ugovorom, i to najviše za mjesec dana, uz podnošenje inoviranog plana realizacije aktivnosti.

Ministarstvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana, donese odluku o davanju saglasnosti za produženje roka.

#### Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:01-633/21-5003

Podgorica, 3. decembra 2021. godine

Ministarka,  
mr **Tamara Srzentić**, s.r.



**Crna Gora**  
**MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA**

**PRIJAVA ZA MEDIJE, ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PODFONDA ZA DNEVNE I NEDELJNE ŠTAMPANE MEDIJE I  
INTERNETSKE PUBLIKACIJE**

**-OPŠTI PODACI-**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Podnosilac prijave:             |  |
| Broj upisa medija u Evidenciju: |  |
| Datum:                          |  |
| Naziv medija:                   |  |

| <b>OSNOVNI PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE</b>   |                  |
|--|------------------|
| Naziv podnosioca prijave (ime i organizacioni oblik)   |                  |
| Sjedište   |                  |
| Adresa   |                  |
| Telefon  |                  |
| E-mail   |                  |
| Adresa za prijem službene pošte  |                  |
| PIB  |                  |
| Naziv banke kod koje ima otvoren žiro-račun<br>(navesti sve banke)                                       | Broj žiro-računa |
|  |                  |
|  |                  |
|  |                  |
|  |                  |
| Ovlašćeno lica medija<br>(ime, telefon i e-mail)   |                  |
| Odgovorni urednik medija<br>(ime, telefon i e-mail)  |                  |
| Kontakt osoba za podatke iz ove prijave<br>(ime, telefon i e-mail) – programska pitanja                  |                  |
| Kontakt osoba za podatke iz ove prijave<br>(ime, telefon i e-mail) – finansijsko-administrativna pitanja |                  |

| <b>OSNOVNI PODACI O MEDIJU</b> |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Naziv medija                   | Vrsta <sup>1</sup> |
| a.                             |                    |
| b.                             |                    |
| c.                             |                    |
| d.                             |                    |
| e.                             |                    |

| <b>PODACI O STRUKTURI SREDSTAVA ZA KOJE SE KONKURIŠE</b> |   |                |                 |
|--|---|----------------|-----------------|
| A.   | Iznos sredstava za koji se podnosi Prijava (finansiranje iz Fonda, ukupno za sve medijske sadržaje) |                |                 |
| B.   | <b>Struktura iznosa sredstava za koji se podnosi Prijava po medijskim sadržajima</b>                | Naziv sadržaja | Iznos sredstava |
|  |   |                |                 |
|  |   |                |                 |
|  |   |                |                 |
|  |   |                |                 |

---

| STRUKTURA FINANSIRANJA PROIZVODNJE MEDIJSKOG SADRŽAJA |  |                          |                     |                     |
|---|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| A   | <b>Ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju medijskog sadržaja</b><br>(A= B+D) |                          |                     |                     |
| B   | <b>Iznos sredstava za koji se traži finansiranje iz Fonda</b>                        |                          |                     |                     |
| C   | <b>Struktura finansiranja iz fonda (iznos pod B) po vrstama troškova</b>             |                          | Apsolutni iznos (€) | Relativni iznos (%) |
|   |  | <b>Zarade</b>            |                     |                     |
|   |  | <b>Putni troškovi</b>    |                     |                     |
|   |  | <b>Režijski troškovi</b> |                     |                     |

#### IZJAVA

Potpisivanjem ove izjave podnosilac prijave potvrđuje da su svi navedeni podaci istiniti i tačni, kao i da za aktivnosti za koje se traže sredstva iz Fonda nijesu obezbijeđena sredstva iz drugih izvora (donacija, sponzorstava ili grantova od strane domaćih i stranih institucija), odnosno da neće doći do višestrukog finansiranja po istom osnovu.

PODNOŠILAC PRIJAVE

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis)

ime i prezime ovlašćenog lica  
(štampanim slovima)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| A. Opis medijskog sadržaja |  |
|----------------------------|--|

|  |                     |                           |              |
|--|---------------------|---------------------------|--------------|
| B. Ciljna publika  |                     |                           |              |
| C. Jezik na kom će se emitovati programski sadržaj                         |                     |                           |              |
| D. Ukupan broj medijskih sadržaja  |                     |                           |              |
| E. Učestalost objavljivanja medijskog (dnevno, nedeljno, mjesečno, ostalo) |                     |                           |              |
| F. Odgovorni urednik (ime i prezime)                                       |                     |                           |              |
| G. Potrebno angažovanje fotoreportera, novinara i drugih zaposlenih        | Naziv radnog mjesta | Broj radnih sati mjesečno | Broj mjeseci |
|  |                     |                           |              |
|  |                     |                           |              |
|  |                     |                           |              |
|  |                     |                           |              |
|  |                     |                           |              |



**PREDLOŽENI BUDŽET**

| <b>Podnosilac prijave/zahtjeva</b>                          |                       |                                |                                    |                            |
|---|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Broj i datum prijave/zahtjeva</b>                        |                       |                                |                                    |                            |
| <b>Naziv medija ili samoregulatornog tijela/ombudsmana:</b> |                       |                                |                                    |                            |
| <b>Troškovi</b>   |                       |                                |                                    |                            |
|   | <b>Jedinica mjere</b> | <b>Količina jedinica mjere</b> | <b>Naknada po jed. mjere (EUR)</b> | <b>Ukupni trošak (EUR)</b> |
| <b>1. Zarade*/Naknade</b>                                   |                       |                                |                                    |                            |
| Zaposleni I (naziv radnog mjesta) (1)                       |                       |                                |                                    |                            |
| Zaposleni II (naziv radnog mjesta)                          |                       |                                |                                    |                            |
|   |                       |                                |                                    |                            |
| Zaposleni ..... (opis radnog mjesta)                        |                       |                                |                                    |                            |
|   |                       |                                |                                    |                            |
| <b><i>Ukupno ZARADE/NAKNADE</i></b>                         |                       |                                |                                    |                            |
|   |                       |                                |                                    |                            |
| <b>2. Putni troškovi (3)</b>                                |                       |                                |                                    |                            |
| Broj dnevnica   | dnevnica u zemlji     |                                |                                    |                            |
| Transportni troškovi - privatno vozilo                      | km                    |                                |                                    |                            |
| Transportni troškovi - službeno vozilo                      | litar goriva          |                                |                                    |                            |
| Troškovi smještaja van sjedišta emitera                     | noćenje sa doručkom   |                                |                                    |                            |
|   |                       |                                |                                    |                            |
| <b><i>Ukupno PUTNI TROŠKOVI</i></b>                         |                       |                                |                                    |                            |
|   |                       |                                |                                    |                            |
| <b>3. Režijski troškovi (4)</b>                             | procenat              |                                |                                    |                            |
|   |                       |                                |                                    |                            |
| <b><i>Ukupno REŽIJSKI TROŠKOVI</i></b>                      |                       |                                |                                    |                            |
|   |                       |                                |                                    |                            |
| <b>3. Troškovi usluga (5)</b>                               |                       |                                |                                    |                            |
| Kliping medija  | Naknada/mjesec        |                                |                                    |                            |
| Štampanje   | Kom                   |                                |                                    |                            |
| Produkcija  | Kom                   |                                |                                    |                            |
| <b><i>Ukupno TROŠKOVI USLUGA</i></b>                        |                       |                                |                                    |                            |
|   |                       |                                |                                    |                            |
| <b>UKUPNO</b>   |                       |                                |                                    |                            |

PODNOŠILAC PRIJAVE

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis)

ime i prezime ovlaštenog lica  
(štampanim slovima)

Uz prijavu se dostavljaju:

1. finansijski iskaz medija dostavljen nadležnom poreskom organu, za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan javni konkurs;
2. potvrda da podnosiocu prijave nijesu blokirani računi u postupku prinudne naplate, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave javnog konkursa;
3. potvrda nadležnog organa za javne prihode da je podnosilac prijave izmirio sve dospjele obaveze ili poštuje važeći protokol ili drugi akt o reprogramu poreskog duga, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave javnog konkursa.

Napomene:

- Prijava se podnosi u elektronskoj formi, zajedno sa svom pratećom dokumentacijom propisanom Pravilnikom o uslovima za raspodjelu sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih štampanim medijima i internetskim publikacijama;
- Neblagovremene prijave će se bez razmatranja odbaciti.
- U slučaju podnošenja nepotpune prijave, Nezavisna komisija će, u elektronskoj formi, zatražiti njegovom podnosiocu da prijavu ili prateću dokumentaciju dopuni ili ispravi podacima i/ili dokumentacijom koja ne predstavljaju osnov za bodovanje, odnosno ne može uticati na rezultate bodovanja. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne izvrši dopunu ili ispravku prijave u roku koji ne može biti duži od tri dana, Nezavisna komisija će takav zahtjev odbaciti kao nepotpun.

**1694.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13, 47/17 i 59/21) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je

**R J E Š E N J E**  
**O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI EDUKATIVNI**  
**CENTAR „TIMER & CO”, IZ NIKŠIĆA**

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi Edukativni centar „Timer & Co”, iz Nikšića sa poslovnim jedinicama u Podgorici i Beranama, kao organizatoru obrazovanja odraslih, za izvođenje: Programa za sticanje ključne kompetencije učenje njemačkog jezika za medicinsku struku, Programa obrazovanja za učenje engleskog jezika Centra za obrazovanje i odgoj „Don Bosko“ iz Podgorice, Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova GIS analitike i Programa obrazovanja za sticanje znanja i vještina rada na računaru Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UPI-06/1-03-604/21-2197/2  
Podgorica, 25. avgusta 2021. godine

Ministarka,  
prof. dr **Vesna Bratić**, s.r.

**1695.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je

**R J E Š E N J E**  
**O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI**  
**„DIGITALBEE EDU” IZ PODGORICE**

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih „DigitalBee Edu” iz Podgorice, za izvođenje Programa obrazovanja odraslih za sticanje ključnih kompetencija Baze podataka i Digitalni marketing.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UPI- 06/1-03-605/21-4173/2  
Podgorica, 8. novembra 2021. godine

Ministarka,  
prof. dr **Vesna Bratić**, s.r.

**1696.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je

**R J E Š E N J E**  
**O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI**  
**„CENTAR ZA EDUKACIJE BY ANJA COSMETICS”**  
**IZ PODGORICE**

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih „Centar za edukacije by Anja cosmetics”, iz Podgorice, za izvođenje Programa obrazovanja odraslih za zanimanje kozmetičar/ka za njegu lica i tijela i za stručno usavršavanje kozmetičara za wellness i spa terapeut/kinje.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UPI-06/1-03-605/21-4352/2

Podgorica, 16. novembra 2021. godine

Ministarka,  
prof. dr **Vesna Bratić**, s.r.

**1697.**

Na osnovu člana 145 stav 1 tačka 3, a u vezi sa članom 147 Zakona o osiguranju („Sl. list RCG”, br. 078/06, 019/07, „Sl. CG”, br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16), Savjet Agencije za nadzor osiguranja na 344. sjednici od 1.decembra 2021. godine, donosi:

**R J E Š E N j E**  
**O ODUZIMANJU SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA**  
**ZASTUPANJA U OSIGURANJU KOMERCIJALNOJ BANCI AD**  
**PODGORICA**

1. Oduzima se saglasnost za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Komercijalnoj banci AD Podgorica izdata Rješenjem o izdavanju saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju br. 03–182/2-19 od 26. 03. 2019.godine.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.
3. Ovo rješenje dostaviće se NLB banci AD Podgorica, kao pravnom sljedbeniku Komercijalne banke AD Podgorica.
4. Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.

Broj:03-182/4-19

Datum: 01.12.2021.godine

Predsjednik Savjeta,  
**Uroš Andrijašević, s.r.**

**1698.**

Na osnovu člana 145 stav 1 tačka 3, a u vezi sa članom 147 Zakona o osiguranju („Sl. list RCG”, br. 078/06, 019/07, „Sl. CG”, br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16), Savjet Agencije za nadzor osiguranja na 344. sjednici od 1.decembra 2021. godine, donosi:

**R J E Š E N j E**  
**O ODUZIMANJU SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE**  
**ZASTUPANJA U OSIGURANJU PODGORIČKOJ BANCI AD PODGORICA,**  
**MEMBER OF OTP GROUP**

1. Oduzima se saglasnost za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Podgoričkoj banci AD Podgorica, member of OTP Group izdata Rješenjem o izdavanju saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju br. 03-876/3-14 od 01.08.2014. godine.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

3. Ovo rješenje dostaviće se Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica, kao pravnom sljedbeniku Podgoričke banke AD Podgorica, member of OTP Group.

4. Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.

Broj:03-876/5-14

Datum: 01.12.2021.godine

**Predsjednik Savjeta,**  
**Uroš Andrijašević, s.r.**

**1699.**

Na osnovu člana 43 stav 3 tačka 4 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20), člana 19 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije ("Službeni list CG", broj 61/21) i člana 12 stav 1 tačka 2 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti ("Službeni list CG", br. 36/17 i 91/20), u postupku po Zahtjevu DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" Podgorica, za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad za period 01.01.2022-31.12.2022. godine, Odbor Agencije, na sjednici održanoj 30. novembra 2021. godine, donio je

## **O D L U K U**

### **O UTVRĐIVANJU REGULATORNO DOZVOLJENOG PRIHODA I NAKNADE ZA RAD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PERIOD 01.01.2022-31.12.2022. GODINA**

1. DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" Podgorica utvrđuje se regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u naknade u iznosu od **709.935,33 €**.
2. Prihod iz tačke 1 dispozitiva ove odluke je ukupni godišnji prihod koji pokriva ukupne troškove poslovanja u iznosu od 773.996,55 €, troškove amortizacije u iznosu od 23.019,29 €, izdatke za nabavku osnovnih sredstava neophodnih za obavljanje energetske djelatnosti u iznosu od 43.262,85 €, razumnu dobit od obavljanja energetske djelatnosti u iznosu od 10.216,75 €, umanjeno za ostale prihode u iznosu od 27.555,83 € i korekcije iz prethodnog perioda u ukupnom iznosu od 113.004,28 €, u korist korisnika usluga Operatora tržišta.
3. Prihod iz tačke 1 dispozitiva ove odluke nadoknađuje se od:
  - a) povlašćenih proizvođača električne energije po osnovu servisiranja električne energije u iznosu od **248.477,37 €**,
  - b) operatora prenosnog sistema električne energije po osnovu balansnog obračuna u iznosu od 141.987,07 € i po osnovu voznih redova u iznosu od 42.596,12 €, odnosno ukupno **184.583,19 €**,
  - c) operatora distributivnog sistema električne energije po osnovu balansnog obračuna u iznosu od 70.993,53 € i po osnovu voznih redova u iznosu od 21.298,06 €, odnosno ukupno **92.291,59 €**,
  - d) snabdjevača, kupaca samosnabdjevača i snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca po osnovu balansnog obračuna u iznosu od 70.993,53 € i po osnovu voznih redova u iznosu od 15.973,55 €, odnosno ukupno **86.967,08 €**,
  - e) proizvođača električne energije koji su balansno odgovorni po osnovu balansnog obračuna u iznosu 70.993,53 € i po osnovu voznih redova u iznosu od 15.973,55 €, odnosno ukupno **86.967,08 €**,
  - f) trgovaca električnom energijom po osnovu voznih redova u iznosu od **10.649,03 €**.
4. Naknada za rad operatora tržišta koju plaćaju povlašćeni proizvođači utvrđuje se u iznosu od **0,0702 c€/kWh**, na osnovu prihoda iz tačke 3 podtačka a dispozitiva ove odluke i proizvodnje električne energije od 353.938.027 kWh.
5. Naknada za rad operatora tržišta, koju plaća operator prenosnog sistema utvrđuje se u iznosu od **15.381,93 €/mjesec**, na osnovu prihoda iz tačke 3 podtačka b dispozitiva ove odluke.

6. Naknada za rad operatora tržišta, koju plaća operator distributivnog sistema utvrđuje se u iznosu od **7.690,97 €/mjesec**, na osnovu prihoda iz tačke 3 podtačka c dispozitiva ove odluke.
7. Naknada za rad operatora tržišta, koju plaćaju snabdjevači, kupci samosnabdjevači i snabdjevač posljednjeg izbora i ranjivih kupaca utvrđuje se u iznosu od **0,0029 c€/kWh**, na osnovu prihoda iz tačke 3 podtačka d dispozitiva ove odluke i količine električne energije od 2.986.910.000 kWh.
8. Naknada za rad operatora tržišta koju snabdjevač koji je imao status javnog snabdjevača naplaćuje od krajnjih kupaca dok se primjenjuju Zakonom o energetici propisana ograničenja formiranja cijena, utvrđuje se u iznosu od **0,0088 €/kupcu/mjesecu**, na osnovu naknade za rad operatora tržišta, koju plaćaju snabdjevači, kupci samosnabdjevači i snabdjevač posljednjeg izbora i ranjivih kupaca u iznosu od 0,0029 c€/kWh iz tačke 7 dispozitiva ove odluke, količine električne energije od 1.411.698.248 kWh i broja kupaca 387.433.
9. Naknada za rad operatora tržišta koju plaćaju proizvođači koji su balansno odgovorni utvrđuje se iznosu od **0,0028 c€/kWh**, na osnovu prihoda iz tačke 3 podtačka e dispozitiva ove odluke i količine električne energije od 3.123.655.306 kWh.
10. Naknada za rad operatora tržišta koju plaćaju trgovci utvrđuje se u iznosu od **110,93 €/mjesec/trgovac**, na osnovu prihoda iz tačke 3 podtačka f dispozitiva ove odluke, i broja trgovaca 8.
11. Ova odluka objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.

Broj: 21/3215-32

Podgorica, 30.11.2021. godine

Predsjednik Odbora,  
**Branislav Prelević, s.r.**

**1700.**

Na osnovu člana 61 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20), člana 9 Pravila za korekcije cijena i naknada ("Službeni list CG", broj 56/19) i člana 12 stav 1 tačka 2 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti ("Službeni list CG", br. 36/17 i 91/20), u postupku po službenoj dužnosti, Odbor Agencije, na sjednici održanoj 30. novembra 2021. godine, donio je

### **O D L U K U**

#### **O UTVRĐIVANJU IZNOSA KOREKCIJA REGULATORNO DOZVOLJENOG PRIHODA I CIJENA ZA KORIŠĆENJE PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE TOKOM REGULATORNOG PERIODA 2020-2022. GODINA**

1. Utvrđuje se iznos korekcije regulatorno dozvoljenog prihoda od **5.669.542,13 €**, u korist korisnika prenosnog sistema električne energije, po osnovu odstupanja troškova na koje energetska subjekat ne može uticati, prihoda od regulisane djelatnosti, ostalih prihoda, amortizacije i povrata na sredstva, koje je kumulativno veće od 10% u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod za 2020. godinu utvrđen Odlukom o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za period 01.01.2020-31.12.2022. godina ("Službeni list CG", br. 66/2019).
2. Korekcija iz tačke 1 dispozitiva ove odluke sastoji se od:
  - a) korekcije troškova na koje energetska subjekat ne može uticati u iznosu od **913.126,29 €**, u korist korisnika prenosnog sistema električne energije,
  - b) korekcije prihoda od regulisane djelatnosti u iznosu od **1.105.346,03 €**, u korist energetska subjekta,
  - c) korekcije ostalih prihoda u iznosu od **5.859.174,45 €**, u korist korisnika prenosnog sistema električne energije,
  - d) korekcije amortizacije i povrata na sredstva u iznosu od **2.587,42 €**, u korist korisnika prenosnog sistema električne energije.
3. Korekcija iz tačke 1 dispozitiva ove odluke primjenjuje se na više regulatornih godina.
4. Utvrđuje se da dio korekcije iz tačke 1 dispozitiva ove odluke, koji će se primijeniti u 2022. godini, iznosi **585.917,45 €**, u korist korisnika prenosnog sistema električne energije, a predstavlja dio korekcije ostalih prihoda iz tačke 2 podtačka c dispozitiva ove odluke.
5. O primjeni iznosa korekcije od **5.083.624,69 €**, koji predstavlja razliku korekcije iz tačke 1 dispozitiva ove odluke i korekcije iz tačke 4 dispozitiva ove odluke, donijeće se posebna odluka.
6. Utvrđuje se da se primjenom korekcije iz tačke 4 dispozitiva ove odluke na regulatorno dozvoljeni prihod od **30.728.939 €** utvrđen za 2022. godinu Odlukom o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za period 01.01.2020-31.12.2022. godina ("Službeni list CG", br. 66/2019), dobija prihod od **30.143.021,56 €**, koji se nadoknađuje od:
  - a) proizvođača električne energije priključenih na prenosni sistem, u iznosu od **11.409.523 €**, i
  - b) ostalih korisnika prenosnog sistema, u iznosu od **18.733.498 €**.
7. Utvrđuje se da dio prihoda iz tačke 6 podtačka a dispozitiva ove odluke, koji se odnosi na dio kapitalnih troškova i dio korekcije fakturisane realizacije, a koji se alokira na proizvođače priključene na prenosni sistem električne energije, iznosi **2.740.103,83 €**.
8. Utvrđuje se da dio prihoda iz tačke 6 podtačka b dispozitiva ove odluke, koji se nadoknađuje od ostalih korisnika prenosnog sistema po osnovu angažovanja prenosnog kapaciteta, iznosi **14.061.131 €**.
9. Utvrđuje se cijena korekcije tarife za tarifni element maksimalno raspoloživa aktivna snaga, koju plaćaju proizvođači priključeni na prenosni sistem, od **6,7151 €/MW/mjesec**, u

korist proizvođača kao korisnika prenosnog sistema električne energije, a koja se primjenjuje u 2022. godini.

10. Utvrđuje se cijena korekcije tarife za tarifni element aktivna snaga, koju plaćaju ostali korisnici prenosnog sistema električne energije, u iznosu od **0,0582 €/kW/mjesec**, u korist ostalih korisnika prenosnog sistema električne energije, a koja se primjenjuje u 2022. godini.
11. Utvrđuje se cijena korekcije tarife za tarifni element aktivna električna energija, koju plaćaju proizvođači priključeni na distributivni sistem, u iznosu od **0,0028 €/kW/mjesec**, u korist proizvođača, a koja se primjenjuje u 2022. godini.
12. Utvrđuju se cijene korekcija tarifa za tarifni element aktivna snaga, koju plaćaju ostali korisnici priključeni na distributivni sistem, po naponskim nivoima, a koje se primjenjuju u 2022. godini, u sljedećim iznosima:

| Cijene korekcija tarifa za tarifni element aktivna snaga      |                  |                             |
|---|------------------|-----------------------------|
| Naponski nivo   | Viša/niža tarifa | Cijena korekcije            |
| Kupci na 35 kV  | -                | 0,0128 €/kW u korist kupaca |
| Kupci na 10 kV  | -                | 0,0283€/kW u korist kupaca  |
| Kupci na 0,4 kV sa mjerenjem snage                            | -                | 0,0687€/kW u korist kupaca  |
| Kupci na 0,4 kV sa dvotarifnim mjerenjem bez mjerenja snage   | VT               | 0,0162€/kWh u korist kupaca |
|   | NT               | 0,0081€/kWh u korist kupaca |
| Kupci na 0,4 kV sa jednotarifnim mjerenjem bez mjerenja snage | -                | 0,0134€/kWh u korist kupaca |

13. Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da iznose korekcija iz tač. 9 i 10 dispozitiva ove odluke iskaže na fakturama koje izdaje, kao korekciju u korist korisnika sistema (sa znakom „-“).
14. Operator distributivnog sistema električne energije dužan je da iznos korekcije iz tač. 11 i 12 dispozitiva ove odluke iskaže na fakturama koje izdaje, kao korekciju u korist korisnika sistema (sa znakom „-“).
15. Snabdjevač je dužan da iznose korekcija iz tač. 10 i 12 dispozitiva ove odluke iskaže na računima svojih kupaca kao korekciju u korist kupca (sa znakom „-“).
16. Ova odluka se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.

Broj: 21/3398-25

Podgorica, 30.11.2021. godine

Predsjednik Odbora,  
**Branislav Prelević, s.r.**

1701.

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 6 Zakona o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17 i 82/20) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG“, br. 36/17 i 91/20), Odbor Agencije, na sjednici održanoj 01. decembra 2021. godine, donio je

**ODLUKU**  
**O IZMJENAMA I DOPUNI METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE NAČINA**  
**OBEZBJEĐIVANJA SREDSTAVA ZA RAD AGENCIJE**

Član 1

U Metodologiji za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije („Službeni list CG“, broj 61/19) u članu 1 stav 1 poslije riječi: „Regulatorne agencije za energetiku“ dodaju se riječi: „i regulisane komunalne djelatnosti“.

Član 2

U članu 4 stav 1 tačka 2 i stavu 2, u nazivu člana 5 i u članu 7 stav 1 riječi: „i sektoru toplotne energije“ brišu se.

U članu 4 u stavu 3 u uvodnoj rečenici riječi: „i/ili djelatnosti u sektoru toplotne energije“ i u tački 2 poslije riječi: „elektroenergetske djelatnosti“ zarez i riječi: „djelatnosti u oblasti toplotne energije“ brišu se.

Član 3

U članu 5 stav 2 u uvodnoj rečenici poslije riječi: „u elektroenergetskom sektoru“ zarez i riječi: „sektoru toplotne energije“ i riječi: „odnosno druge mjerne jedinice“ brišu se.

Formula za izračunavanje „ $JN_{nd}$ “ – jedinične naknade za neregulisane djelatnosti mijenja se i glasi:

$$„JN_{nd} = N_{nd} / \left( \sum_{i=0}^n W_p + \sum_{i=0}^n W_s + \sum_{i=0}^n W_{zds} \right)“$$

U legendi formule u definiciji elementa formule „ $N_{nd}$ “ riječi: „i toplotne“ brišu se.

U legendi formule u definiciji elemenata formule:

„  $\sum_{i=0}^n W_p$  “ i „  $\sum_{i=0}^n W_s$  “ riječi: „i toplotna“ brišu se.

U legendi formule element formule: „  $\sum_{i=0}^n W_{dt}$  “ - ukupna energija isporučena na mjestima isporuke od strane distributera toplotne energije, u godini koja prethodni godini za koju se naknada utvrđuje, (MWh)“ briše se.

Član 4

U članu 7 stav 1 riječi: „u tabelama 1, 2, 3 i 4“, zamjenjuju se riječima: „u tabelama 1, 2 i 3“.

Tabela 4 briše se.

U stavu 3 riječi: „u tabelama 5, 6 i 7“, zamjenjuju se riječima: „u tabelama 4, 5 i 6“.

Dosadašnje tabele 5, 6 i 7 postaju tabele 4, 5 i 6.

Dasadašnja tabela 7 koja postaje tabela 6 mijenja se i glasi:

„Tabela 6

| Naknade u skladu sa Zakonom o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17 i 82/20) |   |   |
|--|---|---|
| Br.  | Vrsta licence   | Jedinica mjere                                |
| 1.   | Transport naftnih derivata/tečnog naftnog gasa/tečnog prirodnog gasa    | € po transportnom sredstvu                    |
| 2.   | Skladištenje naftnih derivata/tečnog naftnog gasa/tečnog prirodnog gasa | € po m <sup>3</sup> skladišnog kapaciteta     |
| 3.   | Upravljanje postrojenjem za tečni prirodni gas                          | € po m <sup>3</sup> skladišnog kapaciteta     |
| 4.   | Trgovina na veliko naftnim derivatima                                   | €c po litru prodatih naftnih derivata         |
| 5.   | Trgovina na veliko tečnim naftnim gasom/tečnim prirodnim gasom          | €c po kilogramu tečnog naftnog/prirodnog gasa |
| 6.   | Trgovina na malo naftnim derivatima                                     | €c po litru prodatih naftnih derivata         |
| 7.   | Trgovina na malo tečnim naftnim gasom                                   | €c po kilogramu tečnog naftnog gasa           |
| 8.   | Snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom                    | €c po kilogramu tečnog prirodnog gasa         |

Stav 4 mijenja se i glasi:

„ (4) Naknada za korišćenje licence odnosno statusa zatvorenog distributivnog sistema električne energije, subjektu koji počinje sa obavljanjem djelatnosti u godini dobijanja licence i utvrđivanja statusa, utvrđuje se na osnovu planiranih podataka za prvu godinu rada subjekta, koji se u zavisnosti od vrste djelatnosti, odnosno jedinice mjere sadržane u tabelama 3 i 6 ove metodologije, odnose na: električnu energiju koja će biti proizvedena, električnu energiju koja će ući u prenosni sistem, električnu energiju koja će ući u distributivni sistem, električnu energiju čija je prodaja planirana, električnu energiju koja će ući u zatvoreni distributivni sistem, tečni naftni/prirodni gas, i naftne derivate, čija je prodaja planirana.“

#### Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 21/4252-2

Podgorica, 01. decembar 2021. godine

Predsjednik Odbora  
**Branislav Prelević, s.r.**

**1702.**

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 1. decembra 2021. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNE DIREKTORICE**  
**DIREKTORATA ZA RAZVOJ STANOVANJA I**  
**LEGALIZACIJU U MINISTARSTVU EKOLOGIJE,**  
**PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**

Za generalnu direktoricu Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma postavlja se Radmila Lainović, diplomirana pravica, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 04-6262/3

Podgorica, 1. decembra 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**1703.**

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 1. decembra 2021. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNOG DIREKTORA**  
**DIREKTORATA ZA EKOLOGIJU U MINISTARSTVU EKOLOGIJE,**  
**PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**

1. Za generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma postavlja se dr Dušan Bugarin, doktor biohemijskih nauka, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora ovog direktorata.

2. Imenovani je dužan da položi stručni ispit za rad u državnim organima u roku od jedne godine od dana donošenja ovog rješenja.

Broj: 04-6263/3

Podgorica, 1. decembra 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**1704.**

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 1. decembra 2021. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNOG DIREKTORA**  
**DIREKTORATA ZA GRAĐEVINARSTVO U**  
**MINISTARSTVU EKOLOGIJE, PROSTORNOG**  
**PLANIRANJA I URBANIZMA**

1. Za generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma postavlja se Goran Gorašević, magistar građevinarstva, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora ovog direktorata.

2. Imenovani je dužan da položi stručni ispit za rad u državnim organima u roku od jedne godine od dana donošenja ovog rješenja.

Broj: 04-6261/3

Podgorica, 1. decembra 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**1705.**

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 1. decembra 2021. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI**  
**V. D. SEKRETARKE MINISTARSTVA**  
**EKONOMSKOG RAZVOJA**

Dragani Jović, vršiteljki dužnosti sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vršiteljku dužnosti sekretarke ovog ministarstva.

Broj: 04-6337/3

Podgorica, 1. decembra 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**1706.**

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 1. decembra 2021. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI**  
**SEKRETARKE MINISTARSTVA**  
**EKONOMSKOG RAZVOJA**

Za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja određuje se Dragana Jović, diplomirani pravnik, dosadašnja vršiteljka dužnosti sekretarke, do postavljenja sekretara ovog ministarstva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-6338/3

Podgorica, 1. decembra 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**1707.**

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 1. decembra 2021. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE DIREKTORA**  
**UPRAVE ZA STATISTIKU**

Za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku - rukovoditeljke Sektora socijalnih statistika i demografije određuje se Snežana Remiković, diplomirani ekonomista, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-6185/3  
Podgorica, 1. decembra 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**1708.**

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 1. decembra 2021. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE DIREKTORA**  
**UPRAVE ZA STATISTIKU**

Za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku - rukovoditeljke Sektora za informatičku obradu podataka određuje se Branka Raičević, diplomirani inženjer elektrotehnike, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-6184/3

Podgorica, 1. decembra 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.